Llyfrgell Chester Beatty

Sefydlwyd **Llyfrgell Chester Beatty** yn Nulyn, Iwerddon ym 1950, yn gartref i gasgliadau un o gewri'r byd mwyngloddio sef: Syr Alfred Chester Beatty. Agorwyd y llyfrgell presennol (a saif ar dir Castell Dulyn) ar 7 Chwefror 2000 i goffhau 125 mlynedd ers genedigaeth Syr Alfred. Enwyd y llyfrgell yn Amgueddfa Ewropeaidd y Flwyddyn yn 2002.

Rhennir casgliadau'r Llyfrgell yn ddau gasgliad: "Traddodiadau Sanctaidd" a "Thraddodiadau Celfyddydol". Mae'r ddau gasgliad yn arddangos testunau sanctaidd, llawsygrifau, paentiadau bychain a darluniau ar bapur o grefyddau mawr tramorol a gorllewinol y byd, yn ogystal ag eitemau seciwlar.

Dolenni allanol

- Gwefan Llyfrgell Chester Beatty (http://www.cbl.ie/)

Llyfrgell Chester Beatty

Math	llyfrgell
Enwyd ar ôl	Alfred Chester Beatty
Sefydlwyd	1950
Daearyddiaeth	
Sir	Dulyn
Gwlad	Gweriniaeth Iwerddon
Cyfesurynnau	53.342°N 6.267°W



Sefydlwydwyd gan	Alfred Chester Beatty

Ffeiliau perthnasol ar Comin

[golygwch ar Wicidata]

Mynedfa



Atriwm

*Eginyn erthygl sydd uchod am **Iwerddon**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Llyfrgell_Chester_Beatty&action=edit).*

Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Llyfrgell_Chester_Beatty&oldid=8615736"

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 29 Mehefin 2019, am 09:49.

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach.